



Weather Fusion

STRIKENet[®] Report


| | |
|-------------------------------|--|
| Claim or Reference # | ABC-123456 |
| Insured/Property Owner | John Smith |
| STRIKENet Report # | 231205 |
| Address | 2227 West Lindsey Street Norman, OK 73069 |
| Coordinates | Latitude 35.204087, Longitude -97.47457 |
| Search Period | Fri, Mar 29, 2013 12:00 AM US CDT to Sun, Mar 31, 2013 12:00 PM US CDT |
| Search Radius | 5 mi (8 km) |
| Report Generated | Mar 3, 2015 at 00:57:36 UTC |

Summary


STRIKENet verified the presence of 60 cloud-to-ground lightning strokes detected within \$radiusInMiles miles of the property for the dates inquired.

Thank you for using STRIKENet to validate lightning. Your report was generated by Weather Fusion using data from Vaisala's National Lightning Detection Network[®] (NLDN), the most comprehensive lightning strike archive database in North America.

Lightning Stroke Map



Confidence Ellipses For Lightning Strokes



Lightning Confidence Ellipse Map indicates with 99% certainty that the recorded lightning event contacted the ground within the bounds of the ellipse.

Key Results

| | |
|---|----|
| Lightning Strokes Detected within 5 mi (8 km) | 60 |
|---|----|

Number of Strokes Detected by Time Period

| Period | # of Strokes |
|--|--------------|
| Fri, Mar 29, 2013 12:00 AM US CDT to Fri, Mar 29, 2013 10:00 AM US CDT | 0 |
| Fri, Mar 29, 2013 10:00 AM US CDT to Fri, Mar 29, 2013 08:00 PM US CDT | 4 |
| Fri, Mar 29, 2013 08:00 PM US CDT to Sat, Mar 30, 2013 06:00 AM US CDT | 0 |
| Sat, Mar 30, 2013 06:00 AM US CDT to Sat, Mar 30, 2013 04:00 PM US CDT | 0 |
| Sat, Mar 30, 2013 04:00 PM US CDT to Sun, Mar 31, 2013 02:00 AM US CDT | 0 |
| Sun, Mar 31, 2013 02:00 AM US CDT to Sun, Mar 31, 2013 12:00 PM US CDT | 56 |

Lightning Strokes

| Date | Time | Peak Current (kA) | Distance from Center (mi/km) | Latitude | Longitude |
|--------------|----------|-------------------|------------------------------|----------|-----------|
| Mar 31, 2013 | 03:52:18 | 36.8 | 0.1/0.1 | 35.20483 | -97.47389 |
| Mar 31, 2013 | 03:52:37 | -8 | 1/1.7 | 35.1935 | -97.46153 |
| Mar 31, 2013 | 03:45:22 | -8.8 | 1.1/1.7 | 35.20965 | -97.49199 |
| Mar 31, 2013 | 03:59:54 | -5.8 | 1.2/1.9 | 35.19953 | -97.49504 |
| Mar 31, 2013 | 03:50:33 | -5.5 | 1.2/2 | 35.2104 | -97.4545 |
| Mar 31, 2013 | 03:48:04 | -4.8 | 1.5/2.5 | 35.22113 | -97.45693 |
| Mar 31, 2013 | 03:54:22 | 32.9 | 1.6/2.6 | 35.18533 | -97.45727 |
| Mar 31, 2013 | 03:53:01 | -4.5 | 1.7/2.8 | 35.18471 | -97.49408 |
| Mar 31, 2013 | 03:44:11 | -5.2 | 1.9/3 | 35.22249 | -97.49854 |
| Mar 31, 2013 | 03:43:17 | -8.4 | 1.9/3.1 | 35.22596 | -97.49515 |
| Mar 31, 2013 | 03:44:10 | -13.1 | 2.1/3.3 | 35.17469 | -97.47984 |
| Mar 29, 2013 | 10:08:27 | -8.5 | 2.1/3.3 | 35.18086 | -97.49783 |
| Mar 31, 2013 | 03:48:46 | -8.3 | 2.1/3.5 | 35.22447 | -97.44584 |
| Mar 31, 2013 | 03:59:13 | -5.4 | 2.3/3.7 | 35.20962 | -97.43429 |
| Mar 31, 2013 | 03:53:01 | -8.2 | 2.4/3.8 | 35.18046 | -97.44432 |
| Mar 29, 2013 | 10:10:23 | -4.5 | 2.4/3.9 | 35.18723 | -97.43668 |
| Mar 31, 2013 | 03:52:22 | -6.4 | 2.5/4 | 35.21657 | -97.43309 |
| Mar 31, 2013 | 03:43:35 | -5.2 | 2.5/4.1 | 35.20063 | -97.5191 |
| Mar 31, 2013 | 03:55:31 | -15.4 | 2.6/4.2 | 35.22063 | -97.4328 |

| Date | Time | Peak Current (kA) | Distance from Center (mi/km) | Latitude | Longitude |
|--------------|----------|-------------------|------------------------------|----------|-----------|
| Mar 31, 2013 | 03:59:13 | -4.8 | 2.6/4.2 | 35.18301 | -97.4356 |
| Mar 31, 2013 | 03:55:38 | -11.6 | 2.7/4.4 | 35.22904 | -97.43728 |
| Mar 31, 2013 | 03:57:38 | -4.4 | 2.9/4.6 | 35.17935 | -97.43354 |
| Mar 31, 2013 | 03:50:37 | -7.1 | 2.9/4.7 | 35.20759 | -97.42301 |
| Mar 31, 2013 | 03:40:42 | -9 | 3/4.8 | 35.22322 | -97.5218 |
| Mar 31, 2013 | 04:00:00 | -5.2 | 3/4.8 | 35.16111 | -97.46604 |
| Mar 31, 2013 | 04:00:59 | -5.6 | 3/4.9 | 35.16204 | -97.459 |
| Mar 31, 2013 | 03:52:19 | -5.1 | 3.2/5.1 | 35.16415 | -97.50268 |
| Mar 31, 2013 | 03:54:16 | -5.7 | 3.2/5.2 | 35.18704 | -97.52748 |
| Mar 31, 2013 | 03:40:38 | -5.9 | 3.2/5.2 | 35.24061 | -97.51049 |
| Mar 31, 2013 | 03:54:14 | -4.3 | 3.3/5.3 | 35.21007 | -97.41651 |
| Mar 31, 2013 | 03:45:14 | -4.8 | 3.4/5.4 | 35.20738 | -97.53414 |
| Mar 31, 2013 | 04:08:59 | -9.2 | 3.7/5.9 | 35.18612 | -97.41361 |
| Mar 29, 2013 | 10:08:27 | -82.4 | 3.7/6 | 35.15568 | -97.44589 |
| Mar 31, 2013 | 03:53:00 | -5.5 | 3.8/6.2 | 35.15729 | -97.43793 |
| Mar 31, 2013 | 03:57:40 | -5.4 | 3.8/6.2 | 35.15861 | -97.51376 |
| Mar 31, 2013 | 05:07:52 | -5.1 | 4/6.5 | 35.23364 | -97.53586 |
| Mar 31, 2013 | 04:01:34 | -5.2 | 4.1/6.6 | 35.15603 | -97.43121 |
| Mar 31, 2013 | 03:42:27 | -9.2 | 4.2/6.7 | 35.25436 | -97.51504 |
| Mar 29, 2013 | 10:01:44 | -16.2 | 4.2/6.7 | 35.16694 | -97.53293 |
| Mar 31, 2013 | 04:02:42 | -4.3 | 4.2/6.7 | 35.14962 | -97.44202 |
| Mar 31, 2013 | 03:56:35 | -6.3 | 4.2/6.8 | 35.19138 | -97.40097 |
| Mar 31, 2013 | 03:38:11 | -6.8 | 4.3/6.9 | 35.25819 | -97.51118 |
| Mar 31, 2013 | 03:57:33 | -4.9 | 4.4/7 | 35.14638 | -97.44288 |
| Mar 31, 2013 | 04:03:26 | -5.1 | 4.4/7.1 | 35.1562 | -97.4229 |
| Mar 31, 2013 | 04:36:59 | -4.5 | 4.4/7.1 | 35.23964 | -97.40934 |
| Mar 31, 2013 | 04:36:59 | -6.7 | 4.5/7.3 | 35.25072 | -97.41809 |
| Mar 31, 2013 | 04:00:26 | -9.3 | 4.5/7.3 | 35.15786 | -97.41747 |
| Mar 31, 2013 | 03:54:58 | -7.1 | 4.6/7.4 | 35.16766 | -97.54325 |
| Mar 31, 2013 | 04:03:26 | -3.6 | 4.6/7.5 | 35.14318 | -97.43977 |
| Mar 31, 2013 | 03:44:28 | -5.8 | 4.7/7.6 | 35.24728 | -97.5388 |

About STRIKEenet®

Unlike other lightning verification methodologies, The STRIKEenet Report uses 25-plus years of lightning data acquired from the U.S. National Lightning Detection Network® (NLDN) and the Canadian Lightning Detection Network (CLDN). First introduced by Vaisala, Inc. in 1989 and later enhanced by the 2014 CoreLogic acquisition of Weather Fusion—a value-added reseller of Vaisala’s STRIKEenet® Report—the lightning verification data that powers the STRIKEenet Reports is industry-recognized as the standard for accuracy based on thousands of peer-reviewed citations.

©2015 CoreLogic Spatial Solutions LLC . ©2015 Vaisala Group. All rights reserved. This report is intended for the sole use of the customer; copying, modifying, or distributing this report in part or in its entirety to any third party is expressly forbidden unless express written permission is granted by Weather Fusion. Weather Fusion Terms and Conditions apply. STRIKEenet and NLDN are registered trademarks of Vaisala.

Disclaimer

This report and the corresponding data are provided “as is” without warranty of any kind, either express or implied, including without limitation, any warranties of merchant-ability, non-infringement, or fitness for a particular purpose (even if that purpose is known to CoreLogic Spatial Solutions, LLC (“CoreLogic”)), or arising from a course of dealing, usage, or trade practice. This report and the corresponding data are to be used for informational purposes only, and CoreLogic is not responsible for any use of, nor any decisions based on or in reliance on, this report and the corresponding data. CoreLogic does not represent or warrant that this report and the corresponding data are complete or free from error and does not assume, and expressly disclaims, any liability to any person or entity for any loss or damage caused by errors or omissions in this report and the corresponding data, whether such errors or omissions result from negligence, accident, or other cause. CoreLogic makes no representations or warranties about the legality or propriety of the use of this report and the corresponding data in any geographic area. Use of this report and the corresponding data is further limited by and subject to the terms and conditions at weatherfusion.com.

Scan to Verify Authenticity



The original contents of this report are stored online in the original state provided by Weather Fusion. Scan this QR Code and it will take you to a link to view the data and verify its authenticity.